

PROTOKOL O SARADNJI

Protokol je potpisan u Sarajevu, dana 04.01.2021. godine između:

*Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
koje zastupa Jasna Agić, ministrica*

i

*Kantonalna javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja
koju zastupa Tarik Smailbegović, direktor*

i

*Javna ustanova "Kantonalni centar za socijalni rad"
koju zastupa Samir Suljagić, direktor*

i

*Predstavništvo Hope and Homes for Children u Bosni i Hercegovini
koje zastupa Anisija Radenković, direktorica*

Član 1.

(Predmet Protokola)

Protokolom o saradnji potpisnici/partneri: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), Kantonalna javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja (u daljem tekstu: Dom), Javna ustanova "Kantonalni centar za socijalni rad" (u daljem tekstu: Kantonalni centar), Predstavništvo Hope and Homes for Children u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: HHC) regulišu međusobnu saradnju na transformaciji Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja u ustanovu socijalne zaštite koja će pružati niz usluga podrške pravima djece/mladih da odrastaju u porodici.

Član 2.

(Cilj i svrha Protokola)

Cilj i svrha Protokola je transformacija Doma u ustanovu socijalne zaštite koja će pružati niz usluga podrške pravima djece/mladih da odrastaju u porodici, preveniranje institucionalizacije i deinstitucionalizacija djece bez roditeljskog staranja, pružanje porodičnog okruženja djeci, te pružanje podrške djeci i porodicama u riziku od razdvajanja. Tokom implementacije Protokola potpisnici/partneri će osigurati da se sve aktivnosti realizuju u skladu sa principima koje promovišu domaći i međunarodni dokumenti iz oblasti socijalne zaštite djece i mladih bez roditeljskog staranja i djece i mladih pod rizikom od razdvajanja, a bazirani su na

njihovim individualnim potrebama i njihovom najboljem interesu, a u skladu sa principima Konvencije o pravima djeteta.

Član 3. **(Upravljačko tijelo)**

Potpisnici ovog Protokola čine Upravljačko tijelo za provođenje transformacije Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja, a koje će kroz Akcioni plan precizirati konkretne aktivnosti i vremenski plan u okviru kojeg će se realizovati planirane aktivnosti. Rukovođenje Upravljačkim tijelom je u nadležnosti Ministarstva.

Obaveza Upravljačkog tijela je da shodno navedenom:

- radi na stvaranju pretpostavki za implementaciju Protokola,
- koordinira implementaciju Protokola,
- osigurava pravovremenu razmjenu relevantnih i dopuštenih informacija za implementaciju Protokola.

Član 4. **(Tim za implementaciju Protokola)**

Tim za implementaciju Protokola, koji će realizirati planirane aktivnosti u procesu implementacije Protokola u skladu sa predviđenim vremenskim rokovima, a shodno Akcionom planu, čine:

- jedan predstavnik Ministarstva,
- dva predstavnika Doma,
- dva predstavnika Kantonalnog centra i
- dva predstavnika HHC-a.

Član 5. **(Zadaci i obaveze Ministarstva)**

- Učestvuje u radu Upravljačkog tijela i rukovodi radom istog.
- Koordinira aktivnostima rada Tima za implementaciju Protokola.
- Putem delegiranog predstavnika učestvuje u radu Tima za implementaciju Protokola i koordinira aktivnostima iz okvira svoje nadležnosti.
- Kontaktira potencijalne donatore, te samostalno ili u saradnji sa ostalim potpisnicima/partnerima aplicira za potrebna sredstva.
- Prisustvuje redovnim sastancima potpisnika/partnera, jednom mjesečno, a po potrebi i više puta.

Član 6. **(Zadaci i obaveze Doma)**

- Učestvuje u radu Upravljačkog tijela.
- Putem delegiranih predstavnika učestvuje u radu Tima za implementaciju Protokola i koordinira aktivnostima iz okvira svoje nadležnosti.